

Ndavi u lava ku penda

Xitsonga

Ntlawa wa

2_B



Zenzele Mazibuko



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, hl, n'w, ny

Mpfumawulo wuntshwa

nd (Ndavi, penda, pende, pendela, pendeni, ependeni, mupendi)

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

tshwuka

rintiho

twa

Ndavi u lava ku penda

Xitsonga

Ntlawa wa 2B

ISBN: 978-1-77981-120-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Zenzele Mazibuko

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Elsabé Ebersöhn

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Ndavi u lava ku penda




Zenzele Mazibuko



Mana wa Ndavi u le kamareni yo pendela eka yona ekaya. U le ku pendeni.

Ndavi u vona xijarana lexikulu xa pende yo tshwuka etafuleni.

Ndavi u kasa a ya etafuleni. A nga pfumeleriwanga eka kamara ya manana yo pendela eka yona. A nga lavi manana a n'wi vona.





Ndavi u fika etafuleni. U yima hi milenge, a honokela pende yo tshwuka.

Ndavi u pfula pende. U hoxa rintiho ra yena ependeni.

Rintiho ra Ndavi ri na pende yo tshwuka!



Manana a twa huwa. U vona Ndavi. U vona rintiho ra Ndavi ro tshwuka.

“Xana u lo vaviseka? I ngati yaleyo, jaha ra mina?” ku huwelela mana wa Ndavi.





“A hi ngati! I pende, manana!” Ndavi a n’wayitela.

Manana u ya ekusuhi na tafula. A langutisa rintoho ra Ndavi ivi na yena a n’wayitela.

“Tana u ta penda na mina,” manana a vitana Ndavi.

Manana u nyika Ndavi mihlovo yo hambanahambana ya pende.

Sweswi Ndavi i mupendi, ku fana na mana wa yena!





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulati lo wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntangu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 2014



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



ISBN: 978-1-77963-120-2

9 781779 811202